

Prilog 2 ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA ZA PLASMANE I DEPOZITE ZA STANOVNIŠTVO - STANDARDNA PONUDA -

Visina kamatnih stopa na kredite i depozite za klijente fizička lica

1. KREDITNI PROIZVODI

1.1. Gotovinski krediti

1.1.1. Gotovinski krediti za zaposlene

Period otplate	Kamatna stopa (promjenljiva)
do 12 mjeseci	fiksna marža banke 4,50% na godišnjem nivou + šestomjesečni Euribor (NKS min 4,50%)
do 60 mjeseci	fiksna marža banke 4,50% na godišnjem nivou + šestomjesečni Euribor (NKS min 4,50%)
do 120 mjeseci	fiksna marža banke 5,00% na godišnjem nivou + šestomjesečni Euribor (NKS min 5,00%)

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 8,62%** (RS/FBiH) za nenamjenski kredit (**8,27%** za zamjenski kredit) a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 50.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 5,00% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

Period otplate	Kamatna stopa (fiksna)
do 12 mjeseci	4,49% fiksna na godišnjem nivou
do 60 mjeseci	5,99% fiksna na godišnjem nivou
do 120 mjeseci	6,99% fiksna na godišnjem nivou

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 8,08%** (RS/FBiH) za nenamjenski kredit **7,86%** za zamjenski kredit) a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 50.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 6,99% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.1.2. Gotovinski krediti za penzionere (sa polisom osiguranja/sa jemcem ili sudužnikom)

Period otplate	Kamatna stopa (fiksna)
do 12 mjeseci	8,00% fiksna na godišnjem nivou
do 60 mjeseci	8,00% fiksna na godišnjem nivou
do 84 mjeseca	9,00% fiksna na godišnjem nivou
do 120 mjeseci	9,00% fiksna na godišnjem nivou (sa jemcem ili sudužnikom)

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 11,08%** (RS/FBiH) za penzionerske kredite sa polisom osiguranja, a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 10.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 9,00% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.2. Lombardni krediti

Period otplate	Kamatna stopa (fiksna)
Nema ograničenja	marža 1,95% na godišnjem nivou

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 2,27%**, a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, za iznos kredita 50.000 KM i rok otplate 120 mjeseci, nominalnu kamatnu stopu sa pripadajućim naknadama i svim drugim poznatim troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.3. Robni kredit za kreditiranje kupovine robe u privrednom društvu MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad

Period otplate	Kamatna stopa
do 12 mjeseci	4,99% fiksna na godišnjem nivou
od 13 do 60 mjeseci	5,99% fiksna na godišnjem nivou

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 6,81%**, a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, za iznos kredita 10.000 KM i rok otplate 60 mjeseci, nominalnu kamatnu stopu sa pripadajućim naknadama i svim drugim poznatim troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.4. Stambeni krediti

1.4.1. Stambeni krediti iz sredstava Banke

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseci	4,99% fiksna na godišnjem nivou
od 121 do 180 mjeseci	6,99% fiksna na godišnjem nivou
od 121 do 300 mjeseci	prvih 7 godina fiksna kamatna stopa 4,49% na godišnjem nivou, a poslije fiksna marža banke 4,49% + šestomjesečni Euribor (NKS min 4,49%, max 8,99%)

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 6,11%** (RS/FBiH) za kupovinu nekretnine (**od 6,06%** za zamjenski kredit za refinansiranje stambenog kredita) a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 4,49% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.5. Hipotekarni krediti

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseci	fiksna kamatna stopa 5,49% na godišnjem nivou
od 121 do 180 mjeseci	fiksna kamatna stopa 6,99% na godišnjem nivou
od 121 do 240 mjeseci	Prvih 10 godina fiksna kamatna stopa 5,49% na godišnjem nivou, a poslije fiksna marža banke 5,49% + šestomjesečni Euribor (NKS min 5,49%, max 8,99%)

EKS iznosi **od 6,62%** (RS/FBiH) a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, **nominalne kamatne stope 5,49%** i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

EKS za kredit sa slobodnom otplatom iznosi **od 8,25%** (RS/FBiH) a računala se 05. u mjesecu, dospijeće glavnice na isteku, na bazi iznosa 100.000,00 KM roka kredita 12 mjeseci, **nominalne kamatne stope 5,49%** i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.6. Krediti za energetska efikasnost

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseci	fiksna kamatna stopa 5,29% na godišnjem nivou
od 121 do 240 mjeseci	prvih 10 godina fiksna kamatna stopa 5,29% na godišnjem nivou, a poslije fiksna marža banke 5,29% + šestomjesečni Euribor (NKS min 5,29%, max 8,99%)

EKS za energetska efikasna kredite iznosi **od 6,19%** (RS/FBiH) a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, **nominalne kamatne stope 5,29%** i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.7. Poljoprivredni krediti

1.7.1. Poljoprivredni krediti iz sredstava Banke

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseci	7,99% fiksna na godišnjem nivou
	<u>Kredit za kooperantne privrednog društva Mlijekoprodukt DOO Kozarska Dubica, (broj Odluke: 01-KU-I-R-04-d/20 od 18.02.2020. godine): 7,99% fiksna na godišnjem nivou</u>

EKS za poljoprivredni kredit iznosi **od 8,75%**, a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM i maksimalnog roka otplate 120 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu 7,99% i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.7.2. Mikrobiznis u poljoprivredi iz sredstava IRB RS

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseca	šestomjesečni Euribor – 2,0% (minimalno 1,5% (maksimalno ne može biti veće od 2,6%)) + 3,4% = NKS minimalno 4,90% na godišnjem nivou

EKS iznosi **5,76%**, na bazi iznosa kredita 50.000 KM, maksimalnog roka otplate, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.7.3. Poljoprivredni krediti sa garancijom Garantnog fonda

Period otplate	Kamatna stopa
do 84 mjeseca	4,75% na godišnjem nivou

EKS od **5,04%**, a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, za maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu 4,75% i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.8. Zamjenski krediti za reprogramiranje/refinansiranje nekvalitetnih kredita

Period otplate	Kamatna stopa
do 240 mjeseci	8,00% fiksna na godišnjem nivou

EKS iznosi **od 8,30%** na bazi iznosa kredita 50.000 KM, roka otplate 20 godina, nominalne kamatne stope (NKS 8%) i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.9. Dozvoljeno prekoračenje računa

Grupa	Kamatna stopa
Zaposleni	13,95% na godišnjem nivou (1,16% mjesečna) / EKS 15,82%
Penzioneri	12,99% na godišnjem nivou (1,08% mjesečna) / EKS 17,09%
Način plaćanja kamate	Mjesečno na iskorišteni iznos dozvoljenog prekoračenja računa

1.10. Kreditne kartice

Naziv kartice	Kamatna stopa
VISA Gold kreditna	12,99% na godišnjem nivou (1,08% mjesečna) / EKS 13,35%
Mastercard World kreditna	13,50% na godišnjem nivou (1,12% mjesečna) / EKS 13,79%

EKS je efektivna kamatna stopa koja je izračunata na bazi odobrenog kreditnog limita od 10.000 KM, roka važenje kartice od 36 mjeseci, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

2. DEPOZITNI PROIZVODI

2.1. Klasična oročena štednja

ROČNOST i kamatni razredi	KM/EUR NKS= EKS*	USD NKS= EKS*	Ostale valute NKS=EKS*
Oročeni štedni ulazi na 6 mjeseci	0,20%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulazi na 12 mjeseci	0,40%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulazi na 13 mjeseci	0,50%	0,20%	0,05%

Oročeni štedni ulozi na 18 mjeseci	1,00%	0,50%	0,05%
Oročeni štedni ulozi na 24 mjeseca	1,30%	0,90%	0,10%
Oročeni štedni ulozi na 36 mjeseci i više	1,50%	1,20%	0,10%

EKS je iskazana u slučaju pripisa kamate na isteku oročenja. Na visinu EKS utiče način pripisa kamate koji klijent izabere.*

2.2. Slobodna štednja

ROČNOST	NKS = EKS (KM/EUR)	NKS ostale valute
13 mjeseci	0,60%	0,00%

2.3. Dječija štednja

ROČNOST i kamatni razredi	NKS (KM/EUR)	BONUS	EKS
6 mjeseci	0,30%	10,00%	0,30%
12 mjeseci	0,60%	10,00%	0,67%
18 mjeseci	1,20%	10,00%	1,31%
24 mjeseci	1,50%	10,00%	1,65%
36 mjeseci	1,80%	10,00%	1,98%
60 mjeseci	1,90%	10,00%	2,08%
120 mjeseci	2,00%	10,00%	2,18%

2.4. Namjenski depozit (kamatonosni)

ROČNOST i kamatni razredi za namjenske depozite	KM NKS	EUR NKS
Oročeni štedni ulozi na 6 mjeseci	0,30%	x
Oročeni štedni ulozi na 12 mjeseci	0,60%	x
Oročeni štedni ulozi na 13 mjeseci	0,70%	x
Oročeni štedni ulozi na 18 mjeseci	1,20%	x
Oročeni štedni ulozi na 24 mjeseci	1,50%	x
Oročeni štedni ulozi na 36 i više mjeseci	1,80%	x
Oročeni štedni ulozi preko 60 mjeseci	1,80%	1,80%

2.5. Namjenski avista račun u KM

ROČNOST	NKS=EKS (KM)
13 mjeseci sa automatskim produženjem	0,00%

Odluka o kamatnim stopama za plasmane i depozite za stanovništvo je u primjeni od 15.07.2026. godine.